

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJE IMOVINE
UNIVERZITETA CRNE GORE**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Univerziteta Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska br. 2, PIB: 02016702, Broj računa: 510-14656-13 i 510-279-76 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, (u daljem tekstu: Osiguranik)

i

„Generali osiguranje Montenegro,, ad, sa sjedištem u Podgorici ulica Kralja Nikole 27 A Broj računa: 530-14769-35 PIB: 02702967, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica koga zastupa Dejan Bajić Izvršni direktor (u daljem tekstu: Osiguravač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za po pozivu za okvirni sporazum za pružanje usluga Osiguranje imovine Univerziteta Crne Gore broj 01/14- 123//2 od 30.04.2026 godine, Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01/14-123/6 od 26.05.2026. godine i ponuda ponuđača Generali osigurane Monteengro AD Podgorica 161457 od 07.05.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora nabavka usluge osiguranja imovine za za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore i to: Arhitektonski fakultet, Podgorica; Biotehnički fakultet, Podgorica; Ekonomski fakultet, Podgorica; Elektrotehnički fakultet, Podgorica; Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje; Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje; Fakultet političkih nauka, Podgorica; Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić; Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor; Filološki fakultet, Nikšić; Filozofski fakultet, Nikšić; Građevinski fakultet, Podgorica; Mašinski fakultet, Podgorica; Medicinski fakultet, Podgorica; Muzička akademija, Cetinje; Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica; Pomorski fakultet, Kotor; Pravni fakultet, Podgorica; Prirodno matematički fakultet, Podgorica; Institut za biologiju mora, Kotor; Istorijski institut, Podgorica, Toplana Sportski kulturni centar i Rektorat.

Kod osiguranja zaliha predmet osiguranja mogu biti sve vrste zaliha: sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi, roba na skladištima, trgovačka roba, rezervni dijelovi, inventar, potrošna roba i pomoćni materijali svih vrsta, kao i sve ostale zalihe koje osiguranik u obavljanju svoje djelatnosti može imati, smještene na mjestu osiguranja.

OSIGURANI RIZICI

Član 4.

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

U obim pokrića osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti spadaju: požar, direktan udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

Spisak objekata sa lokacijama i površinom je dat u tehničkoj specifikaciji.

Sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi, roba na skladištima, trgovačka roba, rezervni dijelovi, inventar, potrošna roba i pomoćni materijali svih vrsta, kao i sve ostale zalihe koje osiguranik u obavljanju svoje djelatnosti može imati, kao i osiguranje sitnog inventara i mašina se ugovaraju na sumu osiguranja koja je dostavljena u tehničkoj specifikaciji a koja predstavlja knjigovodstvena vrijednost na 31.12.2024.g. uz primjenu klauzula navedenih u tehničkoj specifikaciji.

Dopunski rizici uz osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Izliv vode iz kanalizacionih i vodovodnih cijevi

Osiguranje od opasnosti izliva vode iz kanalizacionih i vodovodnih cijevi se ugovara na sumu prvog rizika sa maksimalno 2 agregata u toku godine u iznosu od 5% na vrijednost građevinskih objekata, opreme, mašina, inventara i zaliha, po lokacijama.

Poplava, bujica i visoka voda

Osiguranje od opasnosti poplava, bujica i visokih voda, se ugovara na sumu prvog rizika sa maksimalno 2 agregata u toku godine u iznosu od 5% na vrijednost građevinskih objekata, opreme, mašina, inventara i zaliha po lokacijama.

Pod nezgodom u pogonu podrazumijeva se događaj koji nastane nepredviđeno i iznenada u vezi s upotrebom osigurane stvari.

Osiguranjem su obuhvaćene i štete nastale uslijed dinamičkog vitlanja rotacijskih dijelova mašina-turbina, generatora.

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja po lokacijama

Osiguranje od opasnosti loma mašina se ugovara sa 20% učešća u šteti Osiguranika, uz otkup amortizacije kod djelimičnih šteta.

Osiguranje od opasnosti zemljotresa

Štete od zemljotresa obuhvaćene su osiguranjem samo ako je zemljotres seizmografski zabilježen kod mjerodavne seizmografske službe.

Osiguravač je dužan nadoknaditi samo štetu uzrokovanu zemljotresom jačine 6 (šest) ili više stepeni po Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) skali.

Osiguranjem, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivena su štete od uništavanja ili oštećenja osiguranih predmeta koja su nastala od zemljotresa.

Isključenja obima opasnosti zemljotres su isključenja koja su navedena u alinejama od 1 do 6:

- 1) Nastale kao posljedica zemljotresa intenziteta manjeg od 6 (šest) stepeni po MSC skali;
- 2) Nastale od kretanja, pomjeranja i tresenja tla izazvanih djelovanjem koje vrši osiguranik ili neko treće lice i eksplozija klasičnih ili nukleranih uređaja;
- 3) Nastale od kretanja, pomjeranja i tresenja tla izazvanih u rudnicima;
- 4) Nastalih od kretanja, pomjeranja i tresenja tla izazvanih djelovanjem nuklearne energije i radioaktivne kontaminacije;
- 5) Nastale zagađenjem predmeta izazvanog isticanjem otrovnih i opasnih materija kao i troškovi za raščišćavanje zagađenja;
- 6) Nastale na freskama, mozaicima i drugim ukrasnim elementima na zidovima i fasadama.

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja po lokacijama

Osiguranje od opasnosti zemljotres se ugovara sa učešćem u šteti 5% od sume osiguranja.

Vrijednosti za građevinske objekte su ugovorene vrijednosti.
 Vrijednosti opreme, mašina, uređaja, računara, inventara su knjigovodstvene vrijednosti.
 Vrijednosti zaliha odnose se na nabavne vrijednosti.

Klauzula 72 sata

Ugovoreno je da će se bilo koja materijalna šteta ili gubitak osigurane imovine, nastao u periodu od 72 uzastopna sata a uzrokovan olujom, poplavom ili zemljotresom se smatrati jednim štetnim događajem i ta odredba će se primjenjivati u smislu obračuna franšize ugovorene polisom osiguranja.

Klauzula osiguravajućeg pokrića zbog prodora atmosferskih padavina s krova

Ugovoreno je da Osiguranje pokriva štete na osiguranim stvarima nastale od prodora atmosferskih padavina (kiša, snijeg, grad i sl.) s krovova zgrada, ako odvodne cijevi ili žljebove začepi grad (tuča) ili nevremenom nanese stvari. Osiguranje pokriva i štete koje prouzrokuje preobimnost atmosferskih padavina, koju ne mogu odvoditi odvodne cijevi i ako su odgovarajuće dimenzionisane, redovno održavane i čišćene.

Proširenje osiguravajućeg pokrića po ovoj klauzuli vrijedi bez obzira na isključenja u važećim Opštim uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.

UTVRDJIVANJE VISINE NAKNADE

Član 6.

Utvrđivanje visine naknade za osnovne i dopunske požarne rizike

- a) u slučaju uništenja – prema vrijednosti osigurane stvari u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrijednost ostatka;
- b) u slučaju oštećenja – u visini troškova popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme osiguranog slučaja umanjenih za iznos procjenjenog rabaćenja i vrijednosti ostatka.

Utvrđivanje visine nadoknade za lom mašina

- 1) u slučaju uništenja – prema vrijednosti osigurane stvari u vrijeme nastanka osiguranog slučaja;
- 2) u slučaju oštećenja stvari - u visini troškova popravke u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, bez umanjenja za iznos procjenjenog rabaćenja.

Član 15

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o osiguranju i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana.

Osiguravač
Generali osiguranje AD Podgorica

Izvršni direktor
Dejan Baijić



Osiguranik
Univerzitet Crne Gore

Rektor
prof. dr Vladimir Božović

